

UJEDINJENE NACIJE



Međunarodni sud za krivično gonjenje
osoba odgovornih za teška kršenja
međunarodnog humanitarnog prava
počinjena na teritoriji bivše
Jugoslavije od 1991. godine

Predmet br. IT-94-1-Tbis-R117

Datum: 11. novembar 1999.

Original: engleski

PRED PRETRESNIM VIJEM

U sastavu: **sudija Gabrielle Kirk McDonald, predsjedavajuća**
sudija Lal Chand Vohra
sudija Patrick Lipton Robinson

Sekretar: **gđa Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh**

Presuda od: **11. novembra 1999.**

TU@ILAC

protiv

DU[KATADI]A

PRESUDA O KAZNI

Tužilačko:
g. Upawansa Yapa
gđa Brenda Hollis
g. Michael Keegan
gđa Ann Sutherland

Odbrana optuženog:
g. William Clegg
g. John Livingston

I. UVOD

1. Pretresno vijeće II je 7. maja 1997. proglašilo Dućka Tadića krivim po devet ta-aka optučnice, djelimično krivim po dvije, odnosno da nije kriv po 20 ta-aka optučnice.¹ Povodom 11 od tih 20 ta-aka, Pretresno vijeće II je većinom glasova utvrdilo da su optučbe iznijete na osnovu člana 2 Statuta Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za tečka krčenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (Statut, odnosno Međunarodni sud) neprimjenljive na općinu Prijedor u Bosni i Hercegovini tokom relevantnog perioda koji se navodi u optučnici zato što nije dokazano da su učestvile začaćena lica u smislu značenja tog izraza u Ženevskim konvencijama.² U vezi s optučbama na kojima su počinjene ta-ke 29, 30 i 31, Pretresno vijeće II je jednoglasno zaključilo da dokazni materijal ne daje dovoljno osnova za utvrđivanje krivice van svake razumne sumnje.³
2. Shodno učebama koje su i Kancelarija tučnoca (Tučilačtvo) i branioci Dućka Tadića ("odbrana") podnijeli na *Mišljenje i presudu* i na *Presudu o kazni od 14. jula 1997.*⁴, Žalbeno vijeće je donijelo svoju presudu 15. jula 1999.⁵ Ono je utvrdilo da su učestvile koje se u izmijenjenoj optučnici⁶ navode pod tačkama 8, 9, 12, 15, 21, 29 i 32 bile začaćena lica, u skladu sa primjenljivim odredbama Ženevskih konvencija.⁷ Uz to, Žalbeno vijeće je zaključilo da su učestvile elementi krivičnih djela za koja terete ta-ke 29, 30 i 31 zadovoljeni van svake razumne sumnje.⁸ Shodno tome, Žalbeno vijeće je proglašilo Dućka Tadića krivim po tih devet ta-aka optučnice.⁹
3. Žalbeno vijeće je prvo bitno odločilo izricanje kazne po dodatnim tačkama za kasnije, a potom je vratio postupak za odmjeravanje kazne Pretresnom vijeću koje bude

¹ *Tučilac protiv Dućka Tadića*, Predmet br. IT-94-1-T, Mišljenje i presuda, 7. maj 1997. (Mišljenje i presuda, kojem je sudija McDonald priložila svoje Izdvojeno i različito mišljenje o primjenljivosti člana 2 Statuta).

² *Ibid.*, stav 608.

³ *Ibid.*, stav 373 i 761.

⁴ *Tučilac protiv Dućka Tadića*, Predmet br. IT-94-1-T, Presuda o kazni, 14. juli 1997. (Presuda o kazni od 14. jula 1997.)

⁵ *Tučilac protiv Dućka Tadića*, Predmet br. IT-94-1-T, Presuda, 15. juli 1999. (Presuda o albi).

⁶ *Tučilac protiv Dućka Tadića*, Predmet br. IT-94-1-T, Optučnica (pročirena), 14. decembar 1995. (Pročirena optučnica)

⁷ *Presuda o albi*, stav 170.

⁸ *Ibid.*, stavovi 233 i 234.

⁹ *Ibid.*, stav 327.

odredio predsjednik Međunarodnog suda.¹⁰ U toku postupka pred Žalbenim vijećem, strane u postupku su stavile do znanja da bi u idealnim uslovima pretresno vijeće koje treba da izrekne kaznu trebalo da bude sastavljen od troje sudija koji su sudili u prvočitnom postupku. Napominjući da je to nemoguće zbog toga {to jedan od sudija o kojima je riječ nije na slučju u Međunarodnom sudu, strane u postupku su se složile da bi bilo počeljno da dvoje preostalih sudija budu -lanovi pretresnog vijeća koje će biti sastavljen za potrebe izricanja kazne.¹¹ Po nalogu predsjednika, ovo Pretresno vijeće je sada zaduženo da odmjeri odgovarajuće kazne koje će biti izrečene Dušku Tadiću u vezi sa tačkama 8, 9, 12, 15, 21, 29, 30, 31 i 32.¹²

II. POSTUPAK PRIJE IZRICANJA KAZNE

4. Pretresno vijeće je 15. oktobra 1999. održalo pretres ("Pretres prije izricanja kazne) na kojem je Tučilač podnijelo određene dokazne predmete.¹³ Na ovom pretresu, strane u postupku su podnijele svoja usmena izlaganja, a izjavu je dao i Duško Tadić. U pogledu tačaka 29, 30 i 31, Tučilač je predložio kaznu od dodatnih 15 godina zatvora po svakoj tački. Rečeno je da se ovaj predlog temelji na krajnjoj ozbiljnosti tih krivičnih djela i udjelu koji su ona imala u {irem sklopu flagrantnih kriminalnih radnji koja je počinio Duško Tadić}. Tučilač se nije izjasnilo o tome da li dodatne kazne od 15 godina treba da budu odsuđene uzastopno ili istovremeno *inter se*, navodeći da o tom pitanju treba da odluci Pretresno vijeće. Međutim, Tučilač je tvrdilo da ova kazna, bez obzira da li je uzastopna ili istovremena, treba da bude odsuđena povrh postojeće kazne od 20 godina zatvora. Nasuprot tome, odbrana je istakla da je "odgovarajuća kazna 15 godina"¹⁴ i predložila da se naloži istovremeno izdavanje kazni.

5. U skladu sa nalogom o rasporedu, strane u postupku podnijele su pismene podneske.¹⁵ Na zahtjev odbrane, Pretresno vijeće je zatražilo od sekretara Suda

¹⁰ *Ibid.*, stav 28 i *Tučilač protiv Duška Tadića*, Predmet br. IT-94-1-A, Nalog kojim se postupak za utvrđivanje kazne vraća na razmatranje Pretresnom vijeću, 10. septembar 1999.

¹¹ *Tučilač protiv Duška Tadića*, Predmet br. IT-94-1-A, pretres od 30. avgusta 1999, transkript suđenja ("T") str. 351, 358, 361 i 362.

¹² *Tučilač protiv Duška Tadića*, Predmet br. IT-94-Tbis-R117, Nalog predsjednika o postavljenju sudija u Pretresno vijeće, 15. septembar 1999.

¹³ Dodatni materijal relevantan za izricanje kazne Dušku Tadiću i povjerljivi prilozi, podneseni 15. oktobra 1999. Potom je, 20. oktobra 1999, Tučilač podnijelo Odredbe nacionalnog zakonodavstva na koje se Tučilač pozvalo u toku pretresa o izricanju kazne 15. oktobra.

¹⁴ Pretres prije izricanja kazne, 15. oktobar 1999., T. str. 61.

¹⁵ Tučilač je 30. septembra 1999. podnijelo Podnesak respondentu o izricanju kazne i Povjerljive priloge, a 14. oktobra 1999. podnijelo je određene povjerljive materijale o saradnji Dušku Tadiću sa Predmet br. IT-94-1-Tbis-R117

izvje{taj o pona{anju Du{ka Tadi}a za vrijeme boravka u pritvoru u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija.¹⁶ Pretresno vije}e je, prilikom odmjeravanja odgovaraju}e kazne, uzelo u obzir sve prethodno pomenute podneske i materijale.

III. PRIMJENLJIVE ODREDBE

6. Statut i Pravilnik o postupku i dokazima Me|unarodnog suda ("Pravilnik") u vezi sa kaznama koje se mogu izre}i licima koja je neko vije}e¹⁷ proglašilo krivim, predvi|a sljede}e. ^lan 24 Statuta glasi:

^lan 24

Kazne

1. Kazna koju izrekne pretresno vije}e bi}e ograni~ena na kaznu zatvora. Prilikom odre|ivanja kazne, pretresna vije}a ima}e u vidu odre|ivanje kazni zatvora iz sudske prakse u biv{oj Jugoslaviji.
2. Pri izricanju kazne, pretresna vije}a trebaju uzeti u obzir okolnosti kao {to su te`ina djela i specifi~ne okolnosti osu|enika.
3. Pored kazne zatvora, pretresna vije}a mogu narediti da se zakonitim vlasnicima povrati imovina kao i svi prihodi ste~eni krivi~nim radnjama, uklju~uju}i prinudu.

Pravila 85 i 101 predvi|aju na relevantnim mjestima:

tu`ila{tvom, na zahtjev Pretresnog vije}a. Odbrana je 1. oktobra 1999. podnijela Podnesak o kazni povodom novih osuda proisteklih iz presude Žalbenog vije}a od 15. jula 1999. i Naloga o rasporedu od 16. septembra 1999, a 12. oktobra 1999. podnijela je odre|ene povjerljive materijale o navodnoj saradnji Du{ka Tadi}a sa Tu`ila{tvom. Nadalje, Tu`ila{two je 4. novembra 1999. podnijelo Podnesak Tu`ila{tva o uobi~ajenoj praksi pri izricanju kazni zatvora pred sudovima biv{e Jugoslavije. Istoga dana, odbrana je podnijela Podnesak branjenika o uobi~ajenoj praksi pri izricanju kazni zatvora pred sudovima biv{e Jugoslavije.

¹⁶ *Tu`ilac protiv Du{ka Tadi}a*, Predmet br. IT-94-Tbis-R117, Nalog za pripremu pretresa o kazni, 13. oktobar 1999. Interni memorandum o pona{anju g. Du{ka Tadi}a u pritvoru, koji je pripremio upravnik Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija, podnesen je 14. oktobra 1999.

¹⁷ Odredbe koje se u nastavku navode su trenutno na snazi, a to su, prema mi{ljenju Pretresnog vije}a, upravo odredbe koje treba primijeniti. U svakom slu~aju, {to se ti-e odredaba koje su relevantne za izricanje kazne, ne postoji su{tinska razlika izme|u va`e}e verzije Pravilnika i verzije Pravilnika koja je bila na snazi u vrijeme dono{enja Presude o kazni od 14. jula 1997, na koju se, kako izgleda, Tu`ila{two oslanja.

Pravilo 85

Izvo|enje dokaza

(A) Svaka strana ima pravo da poziva svjedočke i izvodi dokaze. Osim ukoliko Pretresno vije}e u interesu pravde ne odredi druga-ije, na su|enju }e se dokazi izvoditi sljede}im redom:

[...]

(vi) sve relevantne informacije koje Pretresnom vije}u mogu pomo}i prilikom odre|ivanja odgovaraju}e kazne ukoliko optu`eni bude progla{en krivim po jednoj ili vi{e ta~aka optu` nice.

[...]

Pravilo 101

Kazne

(A) Osoba progla{ena krivom mo`e biti osu|ena na kaznu zatvora, uklju~uju}i i do`ivotnu kaznu zatvora.

(B) Prilikom odre|ivanja kazne Pretresno vije}e }e uzeti u obzir faktore pomenute u ~lanu 24 (2) Statuta, kao i faktore kao {to su:

(i) sve ote`avaju}e okolnosti;

(ii) sve olak{avaju}e okolnosti, uklju~uju}i i zna~ajnu saradnju osu|enika s tu`iocem prije ili poslije izricanja presude;

(iii) uobi~ajena praksa pri izricanju kazni zatvora pred sudovima biv{e Jugoslavije;

(iv) koliko je osu|enik izdr`ao od bilo koje kazne koju je sud bilo koje dr`ave izrekao za isto djelo, kao {to se pominje u ~lanu 10 (3) Statuta.

(C) Pretresno vije}e }e navesti da li }e se vi{e izre~enih kazni izdr`avati uzastopno ili istovremeno.

(D) Osu|eniku }e se ura~unati eventualno vrijeme koje je proveo u pritvoru ~ekaju}i na izru~enje Me|unarodnom судu ili ~ekaju}i na su|enje ili `albeni postupak.

IV. ^INIOCI O KOJIMA SE VODILO RA^UNA PRILIKOM IZRICANJA KAZNE

A. Svrha kazne

7. Jedinstveni mandat Međunarodnog suda da zaustavi rasprostranjeno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i doprinese ponovnom uspostavljanju i održavanju mira u bivšoj Jugoslaviji nalaže da se pitanju svrhe kazne posvijeti posebna pažnja.¹⁸ Pretresno vijeće u predmetu ^elebi*i zaključilo je da “[k]azna kao odmazda sama po sebi ne donosi pravdu” i da je “[o]dvrajanje vjerovatno najvažniji ~inilac u procjeni odgovarajućih kazni za kršenje međunarodnog humanitarnog prava”.*¹⁹ U obrazloženju na~ela kojima se rukovodilo u izricanju kazne, Pretresno vijeće u predmetu *Furundžija* navodi:

Mandat je i dužnost Međunarodnog suda da, u okviru svog doprinosa pomirenju, odvrađa od takvih zlo~ina i bori se protiv neka~njivosti. Pravedno je ne samo *punitur quia peccatur* (pojedincu treba kazniti zato {to je prekršio zakon), već i *punitur ne peccatur* (treba ga kazniti kako on i drugi ne bi i dalje kršili zakon). Pretresno vijeće se slaže s tim da su odmazda i spre~avanje dvije bitne funkcije kazne.²⁰

8. Na isti način, Pretresna vijeća Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu dosljedno su zagovarala stav da, s obzirom na cilj i svrhu uspostavljanja tog Suda, izre~ene kazne moraju biti prije svega usmjerene na odmazdu i odvrajanje.²¹

9. Pretresno vijeće dijeli mišljenje izraženo u gore navedenim predmetima u pogledu odmazde i odvrajanja koji predstavljaju prevashodnu svrhu kazne. Shodno tome, prilikom odmjeravanja odgovarajuće kazne, Pretresno vijeće je uzelo u obzir te razloge kao jedan od relevantnih ~inilaca.

¹⁸ U vezi sa mandatom Međunarodnog suda, vidjeti Rezolucije 808 i 827 Savjeta bezbjednosti (S/Res/808 (1993) i S/Res/827 (1993)).

¹⁹ *Tu~ilac protiv Delalića i ostalih*, Predmet br. IT-96-21-T, Presuda, 16. novembar 1998, stav 1231 i 1234.

²⁰ *Tu~ilac protiv Furundžije*, Predmet br. IT-95-17/1-T, Presuda, 10. decembar 1998, stav 288. Vidi takođe *Tu~ilac protiv Erdemovića*, Predmet br. IT-96-22-T, Presuda o kazni, 29. novembar 1996, stav 64, u kojoj je Pretresno vijeće zauzelo stav da su odvrajanje i odmazda najvažnija svrha kazni koje se izričuju za zlo~ine protiv ~ovje~nosti.

²¹ *Tu~ilac protiv Kayisheme i Ruzindane*, Predmet br. ICTR-95-1-T, Kazna, 21. maj 1999, stav 2; *Tu~ilac protiv Serushagoa*, Predmet br. ICTR-98-39-S, Kazna, 5. februar 1999, stav 20; *Tu~ilac protiv Akayesua*, Predmet br. ICTR-96-4-T, Kazna, 2. oktobar 1998, stav 19 i *Tu~ilac protiv Kambande*, Predmet br. ICTR-97-23-S, Presuda i kazna, 4. septembar 1998, stav 28.

B. Uobi~ajena praksa pri izricanju kazni zatvora pred sudovima biv{e Jugoslavije

10. ^lan 24 (1) Statuta i pravilo 101 Pravilnika nala` u Pretresnom vije}u da uzme u obzir uobi~ajenu praksu pri izricanju kazni zatvora pred sudovima biv{e Jugoslavije. U cilju pribavljanja pomo}i dveju strana u pogledu primjene ove dvije odredbe, Pretresno vije}e je nalogom o rasporedu nalo` ilo Tu` ila{tvu i odbrani da iznesu svoje mi{ljenje o toj praksi, kako u vrijeme kada su po~injena krivi~na djela za koja Du{ku Tadi}u sada predstoji izricanje kazne tako i u sada{njem trenutku, navode}i maksimalne kazne koje su mogle biti izre~ene za svako od tih djela.²²

11. Mada pisani podnesci dveju strana ne daju adekvatan odgovor na pitanje izlo`eno u nalogu o rasporedu, Pretresno vije}e konstatuje sljede}e relevantne argumente. Obje strane su se slo` ile da se Pretresno vije}e mo`e rukovoditi uobi~ajenom praksom izricanja kazni pred sudovima biv{e Jugoslavije, ali da ova nije obavezuju}a, te da je Krivi~ni zakon Socijalisti~ke Federativne Republike Jugoslavije²³ (Krivi~ni zakon SFRJ), koji je bio na snazi u vrijeme kada su krivi~na djela po~injena, zakon relevantan za izricanje kazne Du{ku Tadi}u.²⁴ U zaklju~ku, Tu` ila{two tvrdi da je relevantan raspon kazni koje su primjenljive po Krivi~nom zakonu SFRJ, te da ne postoji prepreka da se Du{ku Tadi}u izrekne dodatna kazna od preko 20 godina zatvora, dok odbrana tvrdi da je kazna zatvora od 20 godina maksimalna kazna koja mo`e biti izre~ena.

12. Pretresno vije}e dijeli mi{ljenje dveju strana da kaznena praksa sudova biv{e Jugoslavije mo`e da poslu`i kao vodilja, ali da nije obavezuju}a. Ono tako|e napominje da ovo stanovi{te ima dosljednu potporu u praksi Me|unarodnog suda.²⁵ Shodno tome, Pretresno vije}e se upoznalo sa relevantnim odredbama Krivi~nog zakona SFRJ prema

²² Tu` ila{two je 4. novembra 1999. ulo` ilo Podnesak Tu` ila{tva u pogledu uobi~ajene prakse pri izricanju kazni zatvora pred sudovima biv{e Jugoslavije. Istoga dana, odbrana je ulo`ila Podnesak branjenika o uobi~ajenoj praksi pri izricanju kazni zatvora pred sudovima biv{e Jugoslavije.

²³ Usvojen na sjednici Saveznog vije}a Skup{tine SFRJ 28. septembra 1976; progla{en dekretom predsjednika Republike 28. septembra 1976; objavljen u Slu`benom listu SFRJ br. 44 od 8. oktobra 1976; ispravak objavljen u Slu`benom listu SFRJ br. 36 od 15. jula 1977; stupio na snagu 1. jula 1977.

²⁴ S obzirom na to da je odbrana na pretresu prije izricanja kazne 15. oktobra 1999. tvrdila da Vije}e u tom smislu treba da uzima u obzir va`e}e zakonske odredbe koje su trenutno na snazi (T. str. 60 i 61), Pretresno vije}e najnoviji zahtjev odbrane tuma~i kao promjenu njezinog stava po ovom pitanju.

²⁵ Vidi *Tu`ilac protiv Delali}a i ostalih*, Predmet br. IT-96-21-T, Presuda, 16. novembar 1998, stav 1194; *Tu`ilac protiv Aleksovskog*, Predmet br. IT-95-14/1-T, Presuda, 25. juni 1999, stav 242 i *Tu`ilac protiv Erdemovi}a*, Predmet br. IT-96-22-T, Presuda o kazni, 29. novembar 1996, stav 33, 39 i 40. U tom smislu tako|e valja napomenuti da su Pretresna vije}a Me|unarodnog krivi~nog suda za Ruandu prilikom izricanja kazni do{la do sli~nih zaklju~aka u pogledu ekvivalentnog ~lana 23 (1) njihovog Statuta, vidi *Tu`ilac protiv Serushagoa*, Predmet br. ICTR-98-39-S, Kazna, 5. februar 1999, stav 18; *Tu`ilac protiv Akayesua*, Predmet br. ICTR-96-4-T, Kazna, 2. oktobar 1998, stav 14, i *Tu`ilac protiv Kambande*, Predmet br. ICTR-97-23-S, Presuda i kazna, 4. septembar 1998, stav 23.

Predmet br. IT-94-1-Tbis-R117

kojemu su kr{enja me|unarodnog prava uporediva sa krivi~nim djelima za koja sada predstoji izricanje kazne Du{ku Tadi}u bila ka`njiva zatvorom od najmanje pet godina ili smrtnom kaznom.²⁶ [tavi{e, u takvim slu~ajevima je maksimalna zatvorska kazna bila ograni~ena na 20 godina.²⁷ U vezi s tim, treba napomenuti da je smrtna kazna u Bosni i Hercegovini ukinuta 28. novembra 1998, te da je umjesto nje uvedena "dugogodi{nja kazna zatvora" koja mo`e biti od 20 do 40 godina za "najte`e oblike krivi~nih djela [...] izvr{ene s umi{ljajem".²⁸

13. Kako je gore navedeno, uobi~ajena praksa izricanja kazni pred sudovima biv{e Jugoslavije ne ograni~ava izvore na koje se Pretresno vije}e mo`e oslanjati u odmjeravanju odgovaraju}e kazne za osu|eno lice. [tavi{e, od Pretresnog vije}a se samo zahtijeva da uzme u obzir praksu izricanja kazni pred sudovima biv{e Jugoslavije a ono mo`e uzeti u obzir i druge ~inoce, kao {to su oni koji se navode u ~lanu 24 Statuta i pravilu 101, kao i ~inoce koji se odnose na specifi~nu prirodu i svrhu Me|unarodnog suda. Pretresno vije}e, stoga, staje na stanovi{te da za zlo~ine za koje je u biv{oj Jugoslaviji mogla biti izre~ena smrtna kazna mo`e, kao maksimum, osu|enom licu izre}i kaznu do~ivotnog zatvora.

C. Okolnosti koje su relevantne za izricanje kazne za svako od krivi~nih djela

1. Ta~ke 8, 9, 12, 15, 21 i 32

14. Žalbeno vije}e je proglašilo Du{ka Tadi}a krivim po ta~kama 8, 9, 12, 15, 21 i 32 izmijenjene optu`nice koje ga terete za te{ka kr{enja u odnosu na svaku pojedina~nu krivi~nu radnju na kojoj se zasnivaju ove ta~ke optu`nice. Za ta ista krivi~na djela Pretresno vije}e II je u svom *Mi{ljenju i presudi* proglašilo Du{ka Tadi}a krivim prema ~lanu 3 (kr{enja zakona ili obi~aja rata) i ~lanu 5 (zlo~ine protiv ~ovje~nosti) Statuta. U *Presudi o kazni od 14. jula 1997*, Pretresno vije}e II je izlo`ilo konkretne okolnosti koje su relevantne za izricanje kazni za te krivi~ne radnje. U pogledu izricanja kazne Du{ku Tadi}u po ta~kama 8, 9, 12, 15, 21 i 32 izmijenjene optu`nice, Pretresno vije}e je

²⁶ ^lan 142 Krivi~nog zakona SFRJ.

²⁷ ^lan 38 Krivi~nog zakona SFRJ.

²⁸ ^lan 38 Krivi~nog zakona Federacije Bosne i Hercegovine objavljen u "Slu~benom glasniku Federacije Bosne i Hercegovine" br. 43-98, 20. novembra 1998.

mi{ljenja da su relevantne iste okolnosti. Shodno tome, te okolnosti se povezuju s ovim to~kama i uvr{tavaju u njihov sadr`aj.²⁹

2. Ta~ke 29, 30 i 31

15. U stavu dvanaest izmijenjene optu`nice navodi se u relevantnim dijelovima:

Negdje oko 14. juna 1992. godine, naoru`ani Srbi, s kojima je bio i **Du{ko TADI**], u{li su u sela Jaski} i Sivci u op{tini Prijedor i i{li od ku}e do ku}e prozivaju{i sve stanovnike i odvajaju{i mu{karcce od `ena i dece. Naoru`ani Srbi su ubili Sakiba ELKA[EVI] A, Osmu ELKA[EVI] A, Aliju JAVORA, Abaza JASKI] A i Nijaza JASKI] A ispred njihovih ku}a. [...]

16. Na osnovu tih navoda, u ta-ki 29 izmijenjene optu`nice Du{ko Tadi} se tereti za te{ku povredu Ženevske konvencije (hotimi~no ubijanje), u ta-ki 30 za kr{enje zakona ili obi~aja rata (ubistvo), a u ta-ki 31 za zlo~in protiv ~ovje~nosti (ubistvo).

17. U vezi sa ovim ta~kama, Pretresno vije}e II je utvrdilo sljede}e ~inenice u svom *Mi{ljenju i presudi*:

[...] Dana 14. juna 1992. popodne za~uli su se pucnjevi i srpski vojnici u{li su u Jaski}e i naredili mu{karcima da iza|u iz svojih ku}a na seosku cestu s rukama na potiljku. Prisiljeni su da legnu na zemlju i te{ko premla}eni. Ku}e u selu su pretra`ivane kako bi se ustanovilo da su svi mu{karci na broju. Nakon toga su svi mu{karci osim tri starija mu{karcia odvedeni u smjeru Kozarca i njihove porodice ih vi{e nikada nisu vidjeli niti ~ule za njih. Nakon {to su oti{li, `ene su prona{le tijela petorice mu{karaca ubijenih iz vatre nog oru`ja ~iji su le{evi ostavljeni da le`e tamo gdje su ustrijeljeni.

[...]³⁰

[...]

[to se ti-e ubistva petorice mu{karaca u Jaski}ima, svjedokinje Draguna Jaski}, Zemka [ahbaz i Senija Elkasovi} vidjeli su pet mrtvih tijela kako le`e u selu kad su `ene mogle iza|i iz ku}a nakon {to su naoru`ani ljudi oti{li; Senija

²⁹ Presuda o kazni od 14. jula 1997, stav 11 do 35.

³⁰ Mi{ljenje i presuda, stav 348.

Elkasovi} vidjela je da su ~etiri le{a ustrijetljena u glavu. Ona je ~ula pucnjavu nakon {to su iz njene ku}e odvedeni mu{karci. Sena Jaski} vidjela je dva od pet mrtvih tijela koja su prepoznala druge tri svjedokinje; svjedokinja Subha Muji} tako|e je vidjela neidentificirana tijela u selu nakon {to su naoru`ani ljudi oti{li. Nema sumnje da su se naoru`ani ljudi pona{ali nasilni-ki, budu}i da su mnogima od svjedoka prijetili smr}u dok su mu{karci odvo|eni iz sela. Osim toga, daljnji dokaz njihovog nasilni-kog pona{anja je i to {to su pretukli mu{karce iz sela, neke od njih do besvjjesti.

Grupa naoru`anih ljudi bila je relativno mala, a optu`eni je bio jedan od njih i aktivno je u-estvovao u sakupljanju mu{karaca u selu; neki od svjedoka opisali su ga kako daje nare|enja drugima, no dokazi o tome nisu jaki. Me|utim, moglo bi biti od neke va`nosti to da je od cijele grupe samo optu`eni bio poznat svjedocima; ~ini se da je samo on bio iz tog kraja i da je, umjesto izdavanja nare|enja, mo`da samo bio vodi~ po tom kraju i davao informacije o tome ko `ivi u selu.³¹

[...]

Ovo Pretresno vije}e uvjerilo se van svake sumnje da je optu`eni bio u grupi naoru`anih ljudi koji su u{li u selo Jaski}e, pretra`ili ga u potrazi za mu{karcima, uhvatili ih, pretukli i zatim napustili selo odvode}i ih sa sobom, te da su nakon njihovog odlaska petorica mrtvih mu{karaca ~ija su imena navedena u Optu`nici prona|eni kako le`e u selu, i da su ova djela po-injena u kontekstu oru`anog sukoba. Me|utim, ovo Pretresno vije}e nije se, na temelju podnesenih dokaza, uvjerilo van svake sumnje da je optu`eni imao ikakva u-e{a u ubistvu te petorice ili bilo kojeg od njih. Nije poznato ko ih je ubio niti pod kojim okolnostima, osim {to se zna da su ~etvorica od njih ustrijetljeni u glavu. Nije zanemarljivo to da su se njihova ubistva dogodila istoga dana i otprilike u isto vrijeme kad je veliki broj srpskih vojnika sa tenkovima napao obli`nje, mnogo ve}e selo Sivci uz veliku pucnjavu. Tako|e nije bez va`nosti ni to da je mnogo ve}a operacija etni-kog ~i{enja toga dana u Sivcima provedena na vrlo sli-an na-in, ali bez ubijanja seljana. Sama mogu}nost da su seljani Jaski}a izgubili `ivote prilikom nailaska na dio te velike vojne sile bila bi dovoljna da uz ove dokaze, ili bolje re~eno, nedostatak dokaza, sprije~i dono{enje zaklju-ka da je optu`eni van svake sumnje bio umije{an u ta ubistva. ^inenica da u Sivcima nije bilo ubijanja mogla bi ukazati na mogu}nost da ubijanje seljana nije bilo planirani dio ove konkretnе epizode etni-kog ~i{enja u ova dva sela u kojoj je u-estvovao optu`eni; mogu}e je prema tome da je njihova smrt bila djelo neke druge grupe naoru`anih ljudi, ili da je bila neovla{en i nepredvidljiv ~in nekoga od pripadnika vojne sile koja je u{la u Sivce, za {to se optu`eni ne mo`e smatrati odgovornim.³²

18. Me|utim, Žalbeno vije}e je preina~ilo zaklju-ak Pretresnog vije}a II da Du{ko Tadi} ne mo`e biti smatrani odgovornim za ubistvo petorice mu{karaca u Jaski}ima. Ono je zaklju-ilo da je Pretresno vije}e II "pogre{no primijenilo kriterijum dokaza van svake razumne sumnje"³³ i da "jedini razuman zaklju-ak koji je Pretresno vije}e moglo izvu}i jeste taj da je petoricu mu{karaca u Jaski}ima ubila naoru`ana grupa kojoj je

³¹ Ibid., stav 370, 371.

³² Ibid., stav 373.

³³ Presuda po `albi, stav 183.

pripadao `alilac.³⁴ Osim toga, Žalbeno vije}e je zaklju~ilo da je Du{ko Tadi} krivi~no odgovoran za ova ubistva po ~lanu 7 (1) Statuta na osnovu koncepta "zajedni~ke nakane".³⁵ Sljedstveno tome, Žalbeno vije}e je proglašilo Du{ka Tadi}a krivim po ta~kama 29 do 31 zbog toga {to je "u~estvovao u ubistvima petorice mu{karaca u Jaski}ima koja su po~injena za vrijeme oru`anog sukoba kao dio rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovni{tvo."³⁶

D. Ote`avaju}e okolnosti

19. Shodno pravilu 101(B)(i) Pretresno vije}e }e uzeti u obzir sve ote`avaju}e okolnosti u odmjeravanju odgovaraju}e kazne. U tom smislu, Pretresno vije}e isti~e sljede}e okolnosti. Svako od krivi-nih dijela po~injeno je u okolnostima koje su samo ote`ale zlo~ine i patnju ~rtava. Grozni uslovi u logorima koje su otvorile vlasti bosanskih Srba u op{tini Prijedor i ne~ovje~no postupanje sa logorskim zato~enicima, ~ega je Du{ko Tadi} bio potpuno svjestan, detaljno su razmotreni u *Mi{ljenju i presudi*. Dragovoljno u~estvovanje Du{ka Tadi}a u tom brutalnom postupanju jo{ je vi{e pogor{alo te uslove i samo je pove}alo stradanje njegovih ~rtava, te je u skladu s tim i ote`alo zlo~ine za koje je progla{en krivim.

20. Mora se tako|e imati u vidu i spremnost Du{ka Tadi}a da po~ini ove zlo~ine i da u~estvuje u napadima na nesrpsko civilno stanovni{tvo op{tine Prijedor, na ~emu se temelje zlo~ini protiv ~ovje~nosti koje je po~inio Du{ko Tadi}. U *Mi{ljenju i presudi* Pretresno vije}e II je razmotrilo sve zna~ajniju ulogu Du{ka Tadi}a u SDS-u, privr`enu ekstremnim principima srpskog nacionalizma, njegovo neposredno u~e{}e u napadu na Sivce i Jaski}e i posledice istih, njegovu svjesnu ~elju da doprinese eliminaciji nesrpskih elemenata iz op{tine Prijedor i neprestano u~estvovanje Du{ka Tadi}a u progonu lica koja nisu Srbi. Shodno tome, Pretresno vije}e je prilikom odmjeravanja odgovaraju}e kazne uzelo u obzir i ~injenicu da je Du{ko Tadi} znao za napade snaga bosanskih Srba i vlasti Republike Srpske koje su funkcionalne na tom podru~ju na nesrpsko civilno stanovni{tvo op{tine Prijedor i zdu{no ih podr`avao.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, stav 185 do 232.

³⁶ *Ibid.*, stav 233.

E. Olak{avaju}e okolnosti

21. Pravilo 101(B)(ii) nala`e da Pretresno vije}e u odmjeravanju kazne uzme u obzir "sve olak{avaju}e okolnosti uklju~uju}i i zna~ajnu saradnju osu|enog s tu`iocem prije ili poslije izricanja presude". U *Presudi o kazni od 14. jula 1997*, Pretresno vije}e II konstatuje da "Du{ko Tadi} nije zna~ajnije sara|ivao sa tu`iocem".³⁷ Od tada, me|utim, Du{ko Tadi} je Tu`ila{tvu stavio na raspolaganje odre|eni materijal koji se odnosi na odre|ene doga|aje u op{tini Prijedor. Odbrana tvrdi da Pretresno vije}e treba da uzme u obzir ovaj postupak Du{ka Tadi}a kao olak{avaju}u okolnost u smislu pravila 101 (B)(ii). U pobijanju ove tvrdnje, Tu`ila{two isti~e da je ono jedino pozvano da ka`e da li je kriterijum pravila 101 (B)(ii) zadovoljen, te da ta odredba nije primjenljiva u ovom predmetu po{to se saradnja Du{ka Tadi}a sa tu`iocem ne mo`e okarakterisati kao "zna~ajna".

22. Pretresno vije}e smatra da ocjenu toga da li je optu`eno ili osu|eno lice "zna~ajno sara|ivalo" u smislu pravila 101(B)(ii) daje Pretresno vije}e a ne Tu`ila{two. Shodno tome, Pretresno vije}e je pa`ljivo pregledalo relevantni materijal. Imaju}i u vidu prirodu i sadr`aj materijala, Pretresno vije}e nalazi da davanje tog materijala tu`iocu od strane Du{ka Tadi}a predstavlja odre|eni stepen saradnje. Me|utim, to ne zadovoljava kriterijum zna~ajne saradnje koju predvi|a pravilo 101(B)(ii). Shodno tome, Pretresno vije}e prilikom odmjeravanja kazne nije uzelo u obzir saradnju Du{ka Tadi}a s tu`iocem.

23. Nadalje, Pretresno vije}e je, na zahtjev odbrane, nalo`ilo sekretaru Suda da pripremi i podnese izvje{taj o vladanju Du{ka Tadi}a u pritvoru u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija. U tom izvje{taju, upravnik Pritvorske jedinice je zaklju~io da se "u posljednjih osamnaest mjeseci (Du{ko Tadi}) pona{ao kao uzorni pritvorenik."³⁸ Tu`ila{two je osporilo zaklju~ak upravnika i to potkrijepilo podnijev{i odre|ene materijale koji se odnose na postupak zbog nepo{tovanja Suda protiv biv{eg branioca Du{ka Tadi}a, g. Vujina.³⁹

³⁷ *Presuda o kazni od 14. jula 1997*, stav 58.

³⁸ Interni memorandum o vladanju g. Du{ka Tadi}a u pritvoru, podnesen 14. oktobra 1999.

³⁹ Dodatni materijal relevantan za izricanje kazne Du{ku Tadi}u i Povjerljivi prilozi, podneseni 15. oktobra 1999.

24. Pretresno vije}e je po ovom pitanju smatralo pravilnim da se prikloni mi{ljenju upravnika Pritvorske jedinice te ga je uzelo u obzir prilikom odmjeravanja odgovaraju}e kazne.

F. Li~ne prilike Du{ka Tadi}a

25. U ovoj Presudi o kazni, Pretresno vije}e je, bilo putem pozivanja na *Presudu o kazni od 14. jula 1997.* ili direktno, razmatralo izvjesne okolnosti u vezi sa kriminalnim pona{anjem Du{ka Tadi}a koje uti~u na te` inu krivi~nih djela i stepen stradanja `rtava, kao i na ulogu i stepen njegove krivi~ne odgovornosti. Njegove li~ne prilike, me|utim, moraju se tako|e uzeti u obzir, jer Pretresno vije}e treba da odmjeri odgovaraju}u kaznu ne samo s obzirom na kriminalno pona{anje ve} i s obzirom na pojedinca o kojem je rije~. Dalje, mada svrha krivi~no-pravnih sankcija obuhvata ciljeve kao {to su pravi~na kazna, odvra}anje, onemogu}avanje opasnih lica i rehabilitacija, Pretresno vije}e prihvata da prema "savremenim principima penologije kazna treba da bude primjerena prekr{iocu a ne samo krivi~nom djelu."⁴⁰

26. U *Presudi o kazni od 14. jula 1997.* Pretresno vije}e II izlo`ilo je li~ne prilike Du{ka Tadi}a koje su bile relevantne za izricanje kazne. Ovo Pretresno vije}e je zauzelo stav da su te iste okolnosti relevantne i za izricanje kazne po ovim ta~kama optu`nice. Shodno tome, te okolnosti se povezuju s ovim ta~kama i uvr{tavaju u njihov sadr`aj.⁴¹ Pretresno vije}e tako|e napominje da se Du{ko Tadi} ponovo o`enio, te da je i dalje porodi~ni ~ovjek.

G. Zlo~ini protiv ~ovje~nosti i ratni zlo~ini

27. Pretresno vije}e ima zadatak da izrekne kaznu Du{ko Tadi}u, *inter alia*, za djelo ubistva petorice mu{karaca u Jaski}ima, za koje ga je Žalbeno vije}e osudilo na osnovu tri razli~ite kvalifikacije: hotimi~no ubijanje kao te{ka povreda (ta~ka 29), ubistvo kao kr{enje zakona ili obi~aja rata (ta~ka 30) i ubistvo kao zlo~in protiv ~ovje~nosti (ta~ka 31). Prema tome, postavlja se pitanje da li Pretresno vije}e treba da

⁴⁰ Lafave & Israel, *Criminal Procedure* (2 ed, 1992), str. 1102 (citat iz *Williams protiv New York*, 337 U.S. 241, 69 S.Ct. 1079, 93 L.Ed. 1337 (1949)).

⁴¹ *Presuda o kazni od 14. jula 1997.* stav 61 do 72.

pravi razliku, na osnovu te`ine djela, izme|u kazne izre~ene za djelo ubistva kao zlo~ina protiv ~ovje~nosti i kazni izre~enih za ta dva ratna zlo~ina, hotimi~no ubijanje kao te{ka povreda i ubistvo kao kr{enje zakona ili obi~aja rata.

28. U *Presudi po `albi u predmetu Erdemovi}, Žalbeno vije}e je ve}inom glasova bilo mi{ljenja da zabranjena radnja po~njena u okviru zlo~ina protiv ~ovje~nosti, naime uz svijest da ta radnja predstavlja dio rasprostranjenog i sistematskog napada na civilno stanovni{two jeste, ukoliko je sve drugo isto, te`e krivi~no djelo od obi~nog ratnog zlo~ina i da "bi u pravilu trebalo da povla~i za sobom te`u kaznu od one koja bi usljedila po osnovu njegove kvalifikacije kao ratnog zlo~ina".⁴² To slijedi iz uslova da zlo~ini protiv ~ovje~nosti moraju biti po~njeni u {irokim razmjerama ili sistematski, pri~emu kvantitet zlo~ina ima kvalitativno dejstvo na prirodu djela, koje se onda smatra zlo~inom po~njenim ne samo protiv samih `rtava, ve} i protiv ~ovje~anstva u cjelini. Pretresno vije}e ne vidi razloga da odstupi od tog gledi{ta i konstatuje da se ovo gledi{te mo`e dodatno potkrijepiti praksom Me|unarodnog krivi~nog suda za Ruandu.⁴³*

29. U odmjeravanju odgovaraju}e kazne po ta~kama 29, 30 i 31 Pretresno vije}e je uzelo u obzir da je, ukoliko je sve drugo isto, zlo~in protiv ~ovje~nosti te`e krivi~no djelo od ratnog zlo~ina.

H. Ta~ka 8: mu~enje ili ne~ovje~no postupanje

⁴² *Tu`ilac protiv Erdemovi}a*, Predmet br. IT-96-22-A, Presuda, 7. oktobar 1997, Zajedni~ko odvojeno mi{ljenje sudije McDonald i sudije Vohrah, stav 20 *et seq.*, Izdvojeno i razli~ito mi{ljenje sudije Stephena, stav 5, gdje on konstatiuje, "Imao sam prednost da mogu pro~itati Zajedni~ko odvojeno mi{ljenje ~asnih sudija McDonald i Vohrah u kojem oni detaljno ispituju tri uslova da bi se izjava o krivici mogla smatrati pravovaljanom, to jest da ona mora biti dobrovoljna, zasnovana na punoj informisanosti i nedvosmislena. Ja se sla`em, s po{tovanjem, sa njihovim zaklju~kom da je, dodu{e, zahtjev o dobrovoljnosti u ovom predmetu bio zadovoljen, no da zahtjev da izjava o krivici bude zasnovana na punoj informisanosti nije bio zadovoljen. To ~inim iz istih razloga koje su izrazile ~asne sudije [...]."

⁴³ *Tu`ilac protiv Kambande*, Predmet br. ICTR-97-23-S, Presuda i Kazna, 4. septembar 1998., stav 14; *Tu`ilac protiv Akayesua*, Predmet br. ICTR-96-4-T, Kazna, 2. oktobar 1998, stav 6 do 10; *Tu`ilac protiv Serushagoa*, Predmet br. ICTR-98-39-S, Kazna, 5. februar 1999, stav 13 do 14; i *Tu`ilac protiv Kayisheme i Ruzindane*, Predmet br. ICTR-95-1-T, Kazna, 21. maj 1999, stav 9.

30. Pretresno vije}e konstatiuje da se u ta~ki 8 pro{irene optu` nice Du{ko Tadi} alternativno tereti za dva razli~ita djela, to jest za mu~enje ili ne~ovje~no postupanje.⁴⁴ Kada je osudilo Du{ka Tadi}a po ovoj ta~ki, Žalbeno vije}e nije preciziralo za koje od ta dva djela ga je proglašilo krivim. U pogledu odmjeravanja odgovaraju}e kazne po ovoj ta~ki, Tu`ila{tvo tvrdi da je u pro{irenoj optu`nici naglasak "primarne optu`be" na mu~enju, te da je kazna za mu~enje primjerena. Tu`ila{tvo, me|utim, dopu{ta da ukoliko Pretresno vije}e utvrdi postojanje bilo kakve dvosmislenosti, ono treba da izrekne kaznu za lak{e krivi~no djelo, to jest za ne~ovje~no postupanje.⁴⁵

31. Zadatak Pretresnog vije}a je ograni~en na izicanje kazne Du{ku Tadi}u na osnovu toga {to ga je @albeno vije}e proglašilo krivim po ta~ki 8. Nije na ovom Vije}u da odre|uje, bilo na osnovu "primarne optu`be" pro{irene optu` nice ili na bazi utvr|enih ~injenica izlo`enih u *Mi{ljenju i presudi*, za koje od dva alternativna krivi~na djela kojima ga ta ta~ka optu` nice tereti Du{ka Tadi}a treba smatrati krivi~no odgovornim. Samo je Vije}e koje ga osu|uje kompetentno za to. Po{to se u *Presudi po `albi* ne precizira za koje od ta dva razli~ita krivi~na djela se Du{ko Tadi} smatra krivi~no odgovornim, nema sumnje da postoji dvosmislenost. U tim okolnostima, Pretresno vije}e je zaklju~ilo da je primjereno primjeniti princip *in dubio pro reo*, koji nala`e da se svaka dvosmislenost mora tuma~iti u korist branjenika. Prema tome, u izricanju kazne Du{ku Tadi}u po ta~ki 8, Pretresno vije}e je odmjerilo kaznu za lak{e krivi~no djelo ne~ovje~nog postupanja.

V. KAZNE

⁴⁴ U predmetu *Tu`ilac protiv Delali}a i ostalih*, Predmet br. IT-96-21-T, Presuda, 16. novembar 1998, stav 452 do 497 i 516 do 543, op{irno se razmatraju definicije krivi~nih djela mu~enja i ne~ovje~nog postupanja.

⁴⁵ Pretres prije izricanje kazne, 15. oktobar 1999, T. str. 36.

32. IZ GORE NAVEDENIH RAZLOGA, PRETRESNO VIJE] E, nakon {to je razmotrilo sav dokazni materijal i argumentaciju u svjetlu Statuta i Pravilnika, jednoglasno izri-e Du{ku Tadi}u sljede}e kazne:

A. Ta~ke 8 i 9

Za ne-ovje-no postupanje kao te{ku povredu, Pretresno vije}e osu|uje Du{ka Tadi}a na devet godina zatvora;

Za hotimi-no nano{enje te{ke patnje ili ozbiljne tjelesne ili zdravstvene povrede kao te{ku povredu, Pretresno vije}e osu|uje Du{ka Tadi}a na devet godina zatvora;

B. Ta~ka 12

Za hotimi-no nano{enje te{ke patnje ili ozbiljne tjelesne ili zdravstvene povrede kao te{ku povredu, Pretresno vije}e osu|uje Du{ka Tadi}a na {est godina zatvora;

C. Ta~ka 15

Za hotimi-no nano{enje te{ke patnje ili ozbiljne tjelesne ili zdravstvene povrede kao te{ku povredu, Pretresno vije}e osu|uje Du{ka Tadi}a na {est godina zatvora;

D. Ta~ka 21

Za hotimi-no nano{enje te{ke patnje ili ozbiljne tjelesne ili zdravstvene povrede kao te{ku povredu, Pretresno vije}e osu|uje Du{ka Tadi}a na {est godina zatvora;

E. Ta~ke 29, 30 i 31

Za hotimi-no ubijanje kao te{ku povredu, Pretresno vije}e osu|uje Du{ka Tadi}a na dvadeset i ~etiri godine zatvora;

Za ubistvo kao kr{enje zakona ili obi~aja rata, Pretresno vije}e osu|uje Du{ka Tadi}a na dvadeset i ~etiri godine zatvora;

Za ubistvo kao zlo~in protiv ~ovje~nosti, Pretresno vije}e osu|uje Du{ka Tadi}a na dvadeset i pet godina zatvora;

F. Ta-ka 32

Za hotimi~no nano{enje te{ke patnje ili ozbiljne tjelesne ili zdravstvene povrede kao te{ku povredu, Pretresno vije}e osu|uje Du{ka Tadi}a na devet godina zatvora;

G. Istovremeno slu`enje kazni

Sve kazne }e se slu`iti istovremeno, i *inter se* i u odnosu na kazne koje su izre~ene u *Presudi o kazni od 14. jula 1997.*

H. Ura~unavanje vremena provedenog u pritvoru

U skladu sa pravilom 101(D), Du{ko Tadi} ima pravo da mu se ura~una vrijeme "koje je proveo u pritvoru ~ekaju}i na izru~enje Me|unarodnom sudu ili ~ekaju}i na su|enje ili `albeni postupak". Mada je uhap{en 12. februara 1994, njegov pritvor u o~ekivanju izru~enja Me|unarodnom sudu po~eo je tek 8. novembra 1994, kada je Pretresno vije}e I uputilo zvani~ni zahtjev vldi Savezne Republike Njema~ke za ustupanje nadle`nosti Me|unarodnom sudu.⁴⁶ Prema tome, Du{ko Tadi} ima pravo da mu se u slu`enje kazne koju mu je izreklo Pretresno vije}e ura~una pet godina i tri dana koje je ve} odslu`io, sa danom ove Presude o kazni, zajedno sa vremenom koje eventualno bude slu`io u o~ekivanju odluke po eventualnim `albama.

Sastavljeni na engleskom i francuskom jeziku, pri ~emu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

⁴⁶ *Tu`ilac protiv Du{ka Tadi}a*, Predmet br. IT-94-1-D, Odluka Pretresnog vije}a o zahtjevu tu`ioca za izdavanje zvani~nog zahtjeva za ustupanje nadle`nosti, 8. novembar 1994.

/potpis na originalu/
Gabrielle Kirk McDonald
predsjedavaju) a

/potpis na originalu/
Lal Chand Vohrah

/potpis na originalu/
Patrick Lipton Robinson

Sudija Robinson prila`e svoje Izdvojeno mi{ljenje o ovoj Presudi o kazni.

Dana 11. novembra 1999.
U Hagu, Holandija

[pe~at Me | unarodnog suda]